

CRNA GORA  
S K U P Š T I N A  
**Zakonodavni odbor**  
Broj: 14-4/19-4/  
EPA 879 XXVI  
Podgorica, 19. februar 2020. godine

### **SKUPŠTINI CRNE GORE**

Na osnovu člana 69 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Zakonodavni odbor, sa sjednice održane 11. februara 2020. godine, podnosi

### **IZVJEŠTAJ O RAZMATRANJU PREDLOGA ZAKONA O PRAVIMA PUTNIKA U POMORSKOJ I UNUTRAŠNJOJ PLOVIDBI**

1.Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju i druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

2.Odbor je, sa sedam glasova „za”, ocijenio da je Predlog ovog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

3.Odbor je odlučio da podnese sljedeće amandmane:

#### **AMANDMAN 1**

U članu 22 stav 1 poslije riječi »crnogorskem« dodaju se riječi: »i drugim jezicima koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori«.

#### **AMANDMAN 2**

U članu 25 stav 1 tačka 1 riječ „prevoznik“ briše se.

Tačka 2 mijenja se i glasi:

„2) vrši prodaju karata suprotno članu 5 stav 3 ovog zakona“.

U tački 10 riječi: „u pisanoj formi ne obavijesti lice“ zamjenjuju se riječima: „u prihvatljivoj formi obavještenja ne obavijesti lice“.

U tački 12 riječi: "ne objave na oglasnim tablama uslove" zamjenjuju se riječima: "ne objave u prihvatljivoj formi obavještenja uslove".

U tački 13 riječi: „ne upozna u pisanoj formi lice“ zamjenjuju se riječima: „ne upozna u prihvatljivoj formi obavještenja lice“.

U tački 14 riječi: „ne obezbijedi informacije“ zamjenjuju se riječima: „ne obezbijedi u prihvatljivoj formi obavještenja informacije“.

Tačka 25 mijenja se i glasi:

„25) standarde kvaliteta iz člana 15 stav 1 ovog zakona ne objavi na internet stranici, u prihvatljivoj formi obavještenja, na jezicima na kojima se obavještavaju putnici (član 15 stav 3)“.

U tački 31 poslije riječi „napitke“ dodaju se riječi: „ako su dostupni ili se mogu dostaviti“.

U tački 35 poslije riječi „crnogorskom“ dodaju se riječi: „i drugim jezicima koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori“.

**PREDSTAVNIK PREDLAGAČA ZAKONA SAGLASIO SE SA AMANDMANIMA  
ODBORA , PA ISTI , shodno članu 150 stav 3 , POSLOVNIKA SKUPŠTINE CRNE  
GORE POSTAJU SASTAVNI DIO OVOG PREDLOGA ZAKONA , i o njima Skupština  
posebno ne odlučuje.**

4. Odbor je konstatovao da o ovom predlogu zakona Skupština odlučuje u skladu sa Amandmanom IV stav 1 na Ustav Crne Gore kojim je propisano da Skupština, većinom glasova svih poslanika, donosi zakone kojima se uređuju, između ostalog, način ostvarivanja sloboda i prava građana.

5.Odbor predlaže Skupštini da usvoji Predlog ovog zakona.

**6.Odbor je takođe konstatovao da u Predlogu zakona postoje tehničke greške koje u pripremi zakona za objavljivanje, treba otkloniti. Predstavnik predлагаča zakona se saglasio sa navedenom konstatacijom, a navedene ispravke glase:**

U članu 3 stav 3 riječ „registrovanom“ zamjenjuje se riječju „registrovan“.

U članu 10 stav 5 poslije riječi:“prevoza putnika iz alternativne“ dodaje se riječ „luke“.

U članu 12 stav 5 tačka 6 riječ“neposednoj“ zamjenjuje se riječju „neposrednoj“.

U članu 16 stav 1 alineja 1 riječ „premješatnja“ zamjenjuje se riječju „premještanja“.

U članu 25 stav 1 tačka 10 riječ „izdavanje“ zamjenjuje se riječju „izdavanja“.

U članu 25 tačka 21 riječ „stava“ zamjenjuje se riječju „stav“.

U tački 33 broj 7 zamjenjuje se riječju „sedam“.

U tački 35 riječ „obavještavaja“ zamjenjuje se riječju „obavještava“.

U tački 36 riječ „mjesec“ briše se.

U tački 37 riječi: „dva mjeseca“ zamjenjuju se riječima: „60 dana“.

7.Za izvjestioca Odbora određena je poslanica Jovanka Laličić, predsjednica Odbora.

**PREDSJEDNICA ODBORA**

Jovanka Laličić